



Crna Gora
Ministarstvo prosvjete



STANDARD ZANIMANJA

TEHNIČAR/ TEHNIČARKA MEHATRONIKE PRIVREDNIH VOZILA

SADRŽAJ

1.	OPŠTE INFORMACIJE O ZANIMANJU.....	2
2.	TIPIČNI POSLOVI U OKVIRU ZANIMANJA	3
3.	KLJUČNI POSLOVI.....	4
3.1.	GRUPA POSLOVA: ANALIZA, PLANIRANJE I ORGANIZACIJA RADA	4
3.2.	GRUPA POSLOVA: PRIPREMA POSLA I RADNOG MJESTA	6
3.3.	GRUPA POSLOVA: OPERATIVNI POSLOVI.....	8
3.4.	GRUPA POSLOVA: KOMERCIJALNI POSLOVI	18
3.5.	GRUPA POSLOVA: ADMINISTRATIVNI POSLOVI.....	20
3.6.	GRUPA POSLOVA: POSLOVI RUKOVOĐENJA.....	21
3.7.	GRUPA POSLOVA: NADZOR RADA	22
3.8.	GRUPA POSLOVA: OBEZBJEĐIVANJE KVALITETA	23
3.9.	GRUPA POSLOVA: ODRŽAVANJE I POPRAVKE	24
3.10.	GRUPA POSLOVA: KOMUNIKACIJA	25
3.11.	GRUPA POSLOVA: OČUVANJE ZDRAVLJA I OKOLINE	27
4.	OSTALE INFORMACIJE O ZANIMANJU.....	30
5.	REFERENTNI PODACI.....	31

Napomena:

Svi izrazi koji se u ovom dokumentu koriste u muškom rodu, obuhvataju iste izraze u ženskom rodu.

1. OPŠTE INFORMACIJE O ZANIMANJU

NAZIV ZANIMANJA: TEHNIČAR/ TEHNIČARKA MEHATRONIKE PRIVREDNIH VOZILA

NIVO: IV1

OPIS ZANIMANJA:

Tehničar mehatronike privrednih vozila obavlja dijagnostiku privrednih vozila, identificira mjesto, obim i vrstu oštećenja i kvarova. Vrši preventivno i korektivno održavanje elemenata i sklopova mehatroničkih sistema privrednih vozila i ispitivanje njihove funkcionalnosti. Ugrađuje dodatne elektronske uređaje i elemente elektronskih sistema bezbjednosti i komfora na privrednim vozilima. Može vršiti tehnički pregled privrednih vozila.

KOMPETENCIJE

Tehničar mehatronike privrednih vozila:

- Analizira radni zadatak, planira i organizuje sopstveni rad i rad saradnika za realizaciju poslova ispitivanja ispravnosti, popravke i održavanja privrednih vozila
- Obezbeđuje resurse za realizaciju poslova ispitivanja ispravnosti, popravke i održavanja privrednih vozila
- Priprema radno mjesto za realizaciju poslova ispitivanja ispravnosti, popravke i održavanja privrednih vozila
- Vrši dijagnostiku na privrednim vozilima
- Identificira kvarove mehatroničkih sistema na privrednim vozilima
- Vrši preventivno i korektivno održavanje mehatroničkih sistema na privrednim vozilima
- Ispituje funkcionalnost mehatroničkih sistema na privrednim vozilima, nakon završene popravke
- Ugrađuje sisteme bezbjednosti i komfora na privrednim vozilima
- Vrši tehnički pregled privrednih vozila
- Vrši procjenu troškova i nabavku materijala, alata, opreme i uređaja potrebnih za realizaciju radnog zadatka
- Izrađuje radnu dokumentaciju prema propisanoj proceduri
- Rukovodi radom izvršilaca radnog zadatka
- Vrši nadzor nad poslovima izvršilaca radnog zadatka
- Sprovodi postupke za kontrolu kvaliteta rada, u skladu sa normativima i drugim propisima
- Održava alat, opremu i uređaje za rad
- Obavlja komunikaciju sa nadređenima, saradnicima i klijentima, koristeći pravila poslovne komunikacije
- Sprovodi postupke i mjere za zaštitu na radu, zaštitu okoline i očuvanje zdravlja

2. TIPIČNI POSLOVI U OKVIRU ZANIMANJA

Grupe poslova	Ključni poslovi
Analiza, planiranje i organizacija rada	<ul style="list-style-type: none"> - Analiziranje radnog zadatka u cilju pripreme za njegovu realizaciju - Planiranje i organizovanje sopstvenog rada i rada saradnika za realizaciju poslova ispitivanja ispravnosti, popravke i održavanja privrednih vozila
Priprema posla i radnog mjesta	<ul style="list-style-type: none"> - Obezbeđivanje resursa za realizaciju poslova ispitivanja ispravnosti, popravke i održavanja privrednih vozila - Pripremanje radnog mjesta za realizaciju poslova ispitivanja ispravnosti, popravke i održavanja privrednih vozila
Operativni poslovi	<ul style="list-style-type: none"> - Dijagnostika na privrednim vozilima - Identifikacija kvarova mehatroničkih sistema na privrednim vozilima - Preventivno održavanje mehatroničkih sistema na privrednim vozilima - Korektivno održavanje mehatroničkih sistema na privrednim vozilima - Ispitivanje funkcionalnosti mehatroničkih sistema na privrednim vozilima - Ugradnja sistema bezbjednosti i komfora na privrednim vozilima - Tehnički pregled privrednih vozila
Komercijalni poslovi	<ul style="list-style-type: none"> - Procjena troškova realizacije radnog zadatka - Nabavka materijala, alata, opreme i uređaja potrebnih za realizaciju radnog zadatka
Administrativni poslovi	<ul style="list-style-type: none"> - Izrada radne dokumentacije
Poslovi rukovođenja	<ul style="list-style-type: none"> - Rukovođenje izvršiocima radnog zadatka
Nadzor rada	<ul style="list-style-type: none"> - Vršenje nadzora nad poslovima izvršilaca radnog zadatka
Obezbeđivanje kvaliteta	<ul style="list-style-type: none"> - Sprovođenje postupaka za kontrolu kvaliteta rada, u skladu sa normativima i drugim propisima
Održavanje i popravke	<ul style="list-style-type: none"> - Održavanje alata, opreme i uređaja za rad
Komunikacija	<ul style="list-style-type: none"> - Obavljanje komunikacije sa nadređenima i saradnicima - Obavljanje komunikacije sa klijentima
Očuvanje zdravlja i okoline	<ul style="list-style-type: none"> - Sprovođenje postupaka i mjera za zaštitu na radu - Sprovođenje postupaka i mjera za zaštitu okoline - Sprovođenje postupaka i mjera za očuvanje zdravlja

3. KLJUČNI POSLOVI

3.1. GRUPA POSLOVA: ANALIZA, PLANIRANJE I ORGANIZACIJA RADA

3.1.1. Ključni posao: Analiziranje radnog zadatka u cilju pripreme za njegovu realizaciju

Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Tehničar mehatronike privrednih vozila:

- Pregleda radni nalog u cilju planiranja aktivnosti i neophodnih **resursa** za realizaciju poslova ispitivanja ispravnosti, popravke i održavanja **privrednih vozila**

Resursi: materijal, alat, oprema, uređaji, zaštitna sredstva i dr.

Privredna vozila: teretna vozila, dostavna vozila, vučna vozila i autobusi

- Analizira radni zadatak u cilju specifikacije **tehničke dokumentacije** potrebne za njegovu realizaciju

Tehnička dokumentacija: dokumentacija proizvođača privrednih vozila (uputstva za provjeru ispravnosti, montažu i održavanje, šeme i crteži) i dr.

- Pregleda tehničku dokumentaciju, u skladu sa zahtjevima radnog zadatka

Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- Radna dokumentacija (radni nalog, radni zadatak i dr.)
- Tehnička dokumentacija (dokumentacija proizvođača privrednog vozila, uputstva za dijagnostiku i dr. na maternjem, engleskom ili drugom stranom jeziku)
- Osnove organizacije rada

3.1.2. Ključni posao: Planiranje i organizovanje sopstvenog rada i rada saradnika za realizaciju poslova ispitivanja ispravnosti, popravke i održavanja privrednih vozila

Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Tehničar mehatronike privrednih vozila:

- Procjenjuje vrijeme trajanja rada u cijelini i po fazama, u skladu sa zahtjevima radnog zadatka i u dogovoru sa saradnicima i nadređenima
- Procjenjuje potrebne resurse za realizaciju radnog zadatka
- Izrađuje plan za obavljanje radnog zadatka
- Vrši raspored izvršilaca, u skladu sa obimom posla i procesom rada
- Usklađuje sopstveni rad i rad saradnika za realizaciju poslova ispitivanja ispravnosti, popravke i održavanja privrednih vozila
- Organizuje radne sastanke sa saradnicima, u skladu sa svojim nadležnostima

Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- Osnove organizacije rada
- Poslovna komunikacija

3.2. GRUPA POSLOVA: PRIPREMA POSLA I RADNOG MJESTA

3.2.1. Ključni posao: Obezbeđivanje resursa za realizaciju poslova ispitivanja ispravnosti, popravke i održavanja privrednih vozila

Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Tehničar mehatronike privrednih vozila:

- Osigurava da je relevantna dokumentacija za izvođenje radnog zadatka obezbijeđena
- Osigurava da su **zaštitna sredstva i oprema** za realizaciju radnog zadatka obezbijeđeni, u skladu sa radnim uslovima i načinom rada

Zaštitna sredstva i oprema: zaštitna obuća, zaštitna odjeća, zaštitne rukavice, zaštitne naočare i dr.
- Osigurava da su radno okruženje, **materijal, alat, oprema i uređaji** obezbijeđeni, u skladu sa radnim zadatkom i tehničkom dokumentacijom

Materijal: rezervni djelovi, sredstva za hlađenje, maziva, kočione tečnosti, zaštitna sredstva protiv korozije i dr.

Alat: ručni alat (odvijači, klješta, ključevi, turpije, čekići, burgije, tocila i dr.), lemilica, elektromehanički alat (bušilice, brusilice i dr.), specijalni alati, mjerni i kontrolni alati i dr.

Oprema i uređaji: dizalice, uređaji za dijagnostiku, univerzalni mjerni instrumenti (multimetri), uređaji za odvod izduvnih gasova, pneumatski uređaji, ispitni stolovi za ubrizgavanje goriva, ispitni stolovi za kontrolu rada pneumatskih sklopova, uređaji za kontrolu kočionih sistema, osciloskopi, stroboskopi, računari i dr.

Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- Radna dokumentacija (radni nalog, radni zadatak i dr.)
- Tehnička dokumentacija (dokumentacija proizvođača privrednog vozila, uputstva za dijagnostiku i dr. na maternjem, engleskom ili drugom stranom jeziku)
- Uputstva za siguran i bezbjedan rad (uputstvo za podizanje tereta, uputstvo za rad sa dizalicom, uputstvo za rad na visinu, uputstvo za odlaganje opasnih materija i dr.)
- Uputstva za korišćenje zaštitnih sredstava, potrebnih za obavljanje poslova na siguran i bezbjedan način
- Materijal, alat, oprema, uređaji i zaštitna sredstva za realizaciju poslova ispitivanja ispravnosti, popravke i održavanja privrednih vozila

3.2.2. Ključni posao: Pripremanje radnog mjesta za realizaciju poslova ispitivanja ispravnosti, popravke i održavanja privrednih vozila

Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Tehničar mehatronike privrednih vozila:

- Provjerava **uslove rada** na radnom mjestu, u skladu sa opštim mjerama zaštite i zdravlja na radu
Uslovi rada: osvjetljenje, buka, vibracije, hemijski uslovi, izvori fizičke opasnosti i klimatski uslovi
- Preduzima mjere za obezbjeđenje radnog mjesta, u skladu sa propisima o zaštiti i zdravlju na radu
- Provjerava ispravnost materijala, alata, opreme i uređaja koji se koriste za ispitivanja ispravnosti, popravku i održavanje privrednih vozila
- Obezbeđuje da su potrebna tehnička dokumentacija, materijal, alat, oprema i uređaji raspoloživi na radnom mjestu
- Podnosi izveštaj nadređenom o obavljenim poslovima pripreme radnog mjesta

Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- Zaštita radnog mjeseta, u zavisnosti od načina i uslova rada
- Propisi o zaštiti i zdravlju na radu
- Principi rada opreme i uređaja koji se koriste za izvođenje poslova ispitivanja ispravnosti, popravke i održavanja privrednih vozila
- Kontrola ispravnosti i održavanje materijala, alata, opreme i uređaja za rad
- Poslovna komunikacija

3.3. GRUPA POSLOVA: OPERATIVNI POSLOVI

3.3.1. Ključni posao: Dijagnostika na privrednim vozilima

Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Tehničar mehatronike privrednih vozila:

- Obavlja razgovor sa klijentom, u cilju dobijanja informacija o uočenoj neispravnosti na privrednom vozilu
- Vrši **vizuelnu i akustičku provjeru** privrednog vozila, u cilju utvrđivanja neispravnosti njegovih elemenata, sklopova i sistema, na osnovu informacija dobijenih od klijentata

Vizuelna i akustička provjera: provjera nivoa maziva, provjera nivoa rashladne tečnosti, izgled elemenata, međusobni položaj elemenata, stanje hidrauličkih i pneumatskih vodova, stanje električnih provodnika, vibracije elemenata, šumovi sklopova, udari, buka i dr.

- Vrši **funkcionalnu provjeru** ispravnosti privrednog vozila

Funkcionalna provjera: provjera u radioničkom prostoru i probna vožnja

- Povezuje dijagnostički računar na dijagnostički priključak privrednog vozila, u cilju utvrđivanja njegovog stanja, samostalno ili po nalogu nadređenog
- Identificuje privredno vozilo unošenjem **parametara proizvođača** u dijagnostički računar

Parametri proizvođača: vrsta privrednog vozila, tip privrednog vozila, pogonsko gorivo, tip pogonskog agregata, godina proizvodnje, pogonska snaga, identifikacioni broj karoserije i identifikacioni broj pogonskog agregata

- Sprovodi **operacije dijagnostike** privrednog vozila, koristeći dijagnostički računar sa odgovarajućim softverom
- Operacije dijagnostike:** očitavanje kodova grešaka, traženje grešaka, resetovanje kontrolnih intervala, upoređivanje zadatih i stvarnih vrijednosti, kodiranje upravljačkih uređaja, identifikacija privrednog vozila, pristup bazi podataka proizvođača i dr.

- Vrši izbor i podešavanje parametara na **uredaju za dijagnostiku**, u cilju preciznijeg utvrđivanja neispravnosti pojedinih sistema na privrednom vozilu

Uređaji za dijagnostiku: mototester, osciloskop, stroboskop, uređaj za analizu izduvnih gasova, uređaj za testiranje kočnica, uređaj za kontrolu sistema za ubrizgavanje goriva, uređaj za kontrolu kinematike točka, uređaj za kontrolu elemenata sistema oslanjanja, uređaji za kontrolu električnih komponenti i dr.

- Vrši mjerjenje i kontrolu **parametara** sistema privrednog vozila, koristeći odgovarajuće uređaje za dijagnostiku

Parametri: pritisak u cilindru motora, pritisak ulja, prečnik cilindra, zazor ventila, potrošenost cilindara, potrošenost kočionih diskova, temperatura rashladne tečnosti, temperatura ležaja, protok goriva, pritisak u pneumaticima, jačina struje, električni napon, otpor provodnika, položaj svjetlosnog snopa i dr.

- Vrši mjerjenje i kontrolu parametara sistema privrednog vozila, koristeći odgovarajuće konvencionalne **mjerne i kontrolne alate i uređaje**

Mjerni i kontrolni alati i uređaji: pomicno mjerilo, mikrometar, komparater, kontrolni listić, kontrolna račva, kontrolni čep, uglomjer, kompresiometar, manometar, termometar, protokomjer, univerzalni mjerni instrument (multimetar), diodna ispitna sijalica i dr.

Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- Procedure za ispitivanje ispravnosti elemenata i sistema na privrednim vozilima
- Primjena informaciono komunikacionih tehnologija i namjenskih softvera za dijagnostiku na privrednim vozilima
- Primjena uređaja za dijagnostiku kvarova na privrednim vozilima
- Mjerni i kontrolni alati i uređaji
- Mjerjenja fizičkih veličina
- Električna mjerjenja (mjerne veličine, osnovna mjerjenja (otpor, struja i napon), mjerni uređaji, mjerna i ispitna oprema i dr.)
- Tehnička dokumentacija (dokumentacija proizvođača privrednog vozila, uputstva za dijagnostiku i dr. na maternjem, engleskom ili drugom stranom jeziku)
- Poslovna komunikacija

3.3.2. Ključni posao: Identifikacija kvarova mehatroničkih sistema na privrednim vozilima

Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Tehničar mehatronike privrednih vozila:

- Utvrđuje mjesto, obim i vrstu **oštećenja i kvarova** elemenata i sklopova **mehatroničkih sistema** na privrednim vozilima, u skladu sa tehničkom dokumentacijom i uputstvima proizvođača, na osnovu sprovedene dijagnostike

Oštećenja i kvarovi: lomovi, deformacije, pukotine, pregrijavanje i dr.

Mehatronički sistemi: pogonski agregat sa pripadajućim sistemima, sistem za prenos snage, sistem za oslanjanje, sistem za upravljanje, pneumatski sistem za kočenje, sistem za osvjetljavanje i signalizaciju, sistemi bezbjednosti i komfora i dr.

- Utvrđuje **uzroke nastanka oštećenja i kvarova** elemenata i sklopova mehatroničkih sistema na privrednim vozilima, u skladu sa tehničkom dokumentacijom i uputstvima proizvođača

Uzroci nastanka oštećenja i kvarova: habanje, korozija, isticanje rashladnih tečnosti, gubitak sredstava za podmazivanje, zamor materijala, pregrijavanje elemenata, promjena strukture materijala, očvršćavanje gumenih komponenti, gubitak elastičnosti, slabi kontaktni spojevi, smanjen protok radnog fluida, loše podmazivanje, preopterećenje, kratki spoj i dr.

- Vrši **ispitivanja** neispravnih elemenata i sklopova mehatroničkih sistema na privrednim vozilima, koristeći odgovarajuće **metode**

Ispitivanja: homologacija, ispitivanje prema opsegu (elementi, sklopovi i uređaji), ispitivanja prema načinu (stacionarna, radionička, drumska i poligonska) i ispitivanja prema namjeni (prijemno-kodifikacijska, osnovna i kontrolna)

Metode: vizuelna, temperaturska, akustička, bez razaranja, funkcionalna, komparativna, iskustvena, permanentna, direktna, indirektna, potpuna, nepotpuna, endoskopska, električna, metalografska, elektromagnetna, elektro-hemijska, ultrazvučna, optička, metoda obilježavanja i dr.

- Izračunava i provjerava dobijene rezultate ispitivanja mehatroničkih sistema na privrednim vozilima
- Razmatra opcije za popravku ili zamjenu neispravnih elemenata i sklopova mehatroničkih sistema na privrednim vozilima, na osnovu definisanih **kriterijuma**, u dogovoru sa nadređenim

Kriterijumi: vijek eksploracije, potrošenost, mogućnost popravke, cijena popravke, cijena novog dijela, mogućnost nabavke, veličina oštećenja i dr.

- Pravi procjenu mogućnosti, vremena trajanja, bezbjednosnog rizika, troškova i ekonomске isplativosti popravke mehatroničkih sistema privrednih vozila, u dogovoru sa nadređenim
- Obavještava klijente o utvrđenom stanju mehatroničkih sistema privrednih vozila, mogućnosti, vremenu trajanja, bezbjednosnom riziku, troškovima i ekonomskoj isplativosti popravke, u dogovoru sa nadređenim

Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- Mehatronički sistemi na privrednim vozilima (pogonski agregat sa pripadajućim sistemima, sistem za prenos snage, sistem za oslanjanje, sistem za upravljanje, sistem za kočenje, sistem za osvjetljavanje i signalizaciju, sistemi bezbjednosti i komfora)
- Vrste i uzroci oštećenja i kvarova elemenata mehatroničkih sistema na privrednim vozilima
- Metode ispitivanja mehatroničkih sistema na privrednim vozilima
- Mjerni i kontrolni alati i uređaji
- Mjerena fizičkih veličina
- Električna mjerena (mjerne veličine, osnovna mjerena (otpor, struja i napon), mjerni uređaji, mjerna i ispitna oprema i dr.)
- Tehnička dokumentacija (dokumentacija proizvođača privrednog vozila, uputstva za dijagnostiku i dr. na maternjem, engleskom ili drugom stranom jeziku)
- Poslovna komunikacija

3.3.3. Ključni posao: Preventivno održavanje mehatroničkih sistema na privrednim vozilima

Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Tehničar mehatronike privrednih vozila:

- Informiše klijente o značaju **preventivnog održavanja** mehatroničkih sistema na privrednim vozilima, u cilju sprečavanja potencijalnih kvarova, produženja vremena eksploatacije i bolje bezbjednosti

Preventivno održavanje: periodični servis-održavanje po stalnim ciklusima, adaptivno održavanje i održavanje po stanju

- Vrši pripremu privrednih vozila za preventivno održavanje
- Vrši izbor potrebnog alata, opreme i uređaja za izvođenje preventivnog održavanja mehatroničkih sistema na privrednim vozilima
- Sprovodi **periodični servis** mehatroničkih sistema na privrednim vozilima, na osnovu odgovarajućih **parametara**, u skladu sa tehničkom dokumentacijom, propisanim procedurama i posebnim zahtjevima klijenta

Periodični servis: zamjena maziva pogonskog agregata, filtera maziva, filtera vazduha, filtera goriva, filtera putničkog prostora, zupčastog kaiša, klinastog kaiša, zatezača zupčastog kaiša, vodene pumpe, maziva u mjenjaču, svjećica; provjera kočione tečnosti, rashladne tečnosti; pregled kočionog sistema; poništavanje servisnog intervala; podmazivanje donjeg postroja, sedla tegljača, spojnica prikolice; izmjena masti za podmazivanje i dr.

Parametri: funkcionalni (pređena kilometraža) i vremenski

- Vrši adaptivno održavanje mehatroničkih sistema na privrednim vozilima u zavisnosti od **uslova**, kada nijesu poznati podaci o intervalu kvarova, praćenjem njihovog ponašanja u toku eksploatacije

Uslovi: klimatski uslovi, stanje puteva, način eksploatacije privrednih vozila, kvalitet goriva i maziva i dr.

- Utvrđuje stanje elemenata i sklopova mehatroničkih sistema na privrednim vozilima, u cilju prevencije kvarova, koristeći odgovarajuće **tehnike i parametre detekcije** i uređaje za kontrolu neispravnosti

Tehnike i parametri detekcije: vizuelna tehnika, temperaturska tehnika, vibracije, buka, tehnike ispitivanja bez razaranja i analiza sredstava za podmazivanje

- Vrši preventivno **održavanje po stanju** elemenata i sklopova mehatroničkih sistema na privrednim vozilima, na osnovu parametara detekcije

Održavanje po stanju: održavanje pogonskog agregata sa pripadajućim sistemima (zamjena turbopunjača, filtera krutih čestica, brizgaljki, ležajeva, pumpe za ulje, zaptivača glave motora, senzora temperature ulja, senzora rashladne tečnosti i dr.), održavanje sistema za prenos snage (popravka mjenjača; zamjena ležajeva mjenjača, zupčanika i dr.), održavanje sistema za oslanjanje (zamjena spona, lisnatih opruga, amortizera i dr.), održavanje sistema za upravljanje (zamjena zupčaste letve, glave upravljača, hidrauličke pumpe i dr.), održavanje sistema za kočenje (zamjena kočionih pločica, kočionih diskova; popravka doboša i dr.), održavanje sistema za osvjetljavanje i signalizaciju (zamjena sijalica, podešavanje farova i dr.), održavanje šasije i nadgradnje (osnovni ram, pomoćni ram, sedlo za prihvatanje i oslanjanje poluprikolice, uređaj za samoistovar) i dr.

- Obavještava klijenta o izvršenim radovima i troškovima preventivnog održavanja mehatroničkih sistema na privrednim vozilima, u dogovoru sa nadređenim
- Daje preporuke klijentima o daljoj eksploataciji i potencijalnim budućim aktivnostima, u cilju sprečavanja mogućih kvarova na privrednim vozilima, u dogovoru sa nadređenim

Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- Mehatronički sistemi na privrednim vozilima (pogonski agregat sa pripadajućim sistemima, sistem za prenos snage, sistem za oslanjanje, sistem za upravljanje, sistem za kočenje, sistem za osvjetljavanje i signalizaciju, sistemi bezbjednosti i komfora)
- Alat, oprema i uređaji za preventivno održavanje mehatroničkih sistema na privrednim vozilima
- Tehnička dokumentacija (dokumentacija proizvođača privrednog vozila, uputstva za dijagnostiku i dr. na maternjem, engleskom ili drugom stranom jeziku)
- Preventivno održavanje mehatroničkih sistema na privrednim vozilima (periodični servis, adaptivno održavanje i održavanje po stanju)
- Poslovna komunikacija

3.3.4. Ključni posao: Korektivno održavanje mehatroničkih sistema na privrednim vozilima

Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Tehničar mehatronike privrednih vozila:

- Informiše klijente o mogućnosti popravke ili zamjene elemenata i sklopova mehatroničkih sistema na privrednim vozilima, u cilju njihovog dovođenja u funkcionalno stanje
- Priprema privredna vozila za **korektivno održavanje**, u cilju otklanjanja neispravnosti mehatroničkih sistema na njima

Korektivno održavanje: podešavanje elemenata i sklopova, male i lake popravke, srednje popravke, generalne popravke, zamjene djelova i revitalizacija

- Obavlja **podešavanje elemenata i sklopova mehatroničkih sistema** na privrednim vozilima, koristeći odgovarajući alat, opremu i uređaje, u cilju **poboljšanja funkcionalnosti**

Podešavanje elemenata i sklopova mehatroničkih sistema: regeneracija filtera krutih čestica; elektronsko podešavanje brzgaljki, zazora spojnice, hoda pedale kvačila, ugla zakretanja upravljača, ugla nagiba točka, automatskog mjenjača; mehaničko podešavanje spone, zazora ventila, položaja zupčanika diferencijala, zupčastog kaiša, geometrije točka, sistema elektronske regulacije sa vazdušnim oprugama, motorne kočnice i dr..

Poboljšanje funkcionalnosti: manja potrošnja goriva, manja emisija štetnih produkata sagorijevanja, bolja bezbjednost i komfor

- Vrši **otklanjanje kvarova elemenata i sklopova pogonskog agregata** privrednog vozila sa pripadajućim sistemima, koristeći odgovarajući alat, opremu i uređaje, u skladu sa propisanim procedurama i tehničkom dokumentacijom

Otklanjanje kvarova elemenata i sklopova pogonskog agregata: zamjena klipova, koljenastog vratila, dvomasenog (plivajućeg) zamajca, cilindarske glave, sistema za varijabilno zakretanje bregastog vratila, visko spojnice, turbine promjenljive geometrije, visokopritisne pumpe sa elektronskom regulacijom, piezo električne brzgaljke, aktuatora leptira, elektromagnetne spojnice, lambda sonde, filtera krutih čestica, katalizatora; popravka redne visokopritisne pumpe i dr.

- Vrši **otklanjanje kvarova elemenata i sklopova sistema za prenos snage** na privrednim vozilima, koristeći odgovarajući alat, opremu i uređaje, u skladu sa propisanim procedurama i tehničkom dokumentacijom

Otklanjanje kvarova elemenata i sklopova sistema za prenos snage: zamjena lamele, poluosovine, aktuatora za aktiviranje spojnice, pogonske osovine, pogonskih mostova, kardanskog prenosnika, senzora za promjenu stepena prenosa; popravka razvodnog mjenjača (reduktora), manuelnog mjenjača, automatskog mjenjača; korekcija diferencijala i dr.

- Vrši **otklanjanje kvarova elemenata i sklopova sistema za upravljanje, oslanjanje i kočenje** na privrednim vozilima, koristeći odgovarajući alat, opremu i uređaje, u skladu sa propisanim procedurama i tehničkom dokumentacijom

Otklanjanje kvarova elemenata i sklopova sistema za upravljanje: zamjena zupčaste letve, glave upravljača, hidrauličkog servouređaja, pumpe, senzora zakretnog momenta i dr.

Otklanjanje kvarova elemenata i sklopova sistema za oslanjanje: zamjena lisnate opruge, pneumatske opruge, uzdužne vođice, stabilizatora, upravljačkog uređaja, magnetnog ventila, senzora pritiska, prekidača pritiska, senzora visine i dr.

Otklanjanje kvarova elemenata i sklopova sistema za kočenje: zamjena kompresora, regulatora pritiska, sušača vazduha, nepovratnog ventila, četvorokružnog zaštitnog ventila, radnog cilindra, ventila za regulaciju sile kočenja, kočionog ventila parkirne kočnice, radnog kočionog ventila, uklopnog ventila elektromagnetskog usporivača, senzora točka, elektromagnetnih ventila, EBS upravljačkog uređaja; popravka kompresora, hidrodinamičkog usporivača i dr.

- Vrši **otklanjanje kvarova šasije i nadgradnje** na privrednim vozilima, koristeći odgovarajući alat, opremu i uredjaje, po propisanoj proceduri

Otklanjanje kvarova šasije i nadgradnje: zamjena sedla za prihvatanje i oslanjanje poluprikolice, noseće ploče sedla, teleskopskog hidrocilindra, hidrauličke pumpe, hidrauličkog ventila; popravka hidrauličkih vodova, šasije, pomoćnog rama i dr.

- Vrši **otklanjanje kvarova sistema bezbjednosti i komfora** na privrednim vozilima, koristeći odgovarajući alat, opremu i uredjaje, u skladu sa propisanim procedurama i tehničkom dokumentacijom

Sistemi bezbjednosti i komfora: sistem za sigurnost putnika u slučaju sudara – vazdušni jastuci i sigurnosni pojasevi, sistem za nadzor pritiska u pneumaticima, sistem za centralno zaključavanje i zaštitu od krađe privrednog vozila, sistem za automatsku regulaciju brzine, sistem za kontrolu rastojanja, klima sistem privrednog vozila, audio i video sistemi na vozilima, sistem za informacionu i navigacionu namjenu (GPS - *Global Positioning System*) i dr.

Otklanjanje kvarova sistema bezbjednosti i komfora: zamjena senzora težine putnika, pirotehničkog uređaja za zatezanje pojasa, senzora kontrole pritiska u gumi, pokretača (aktuatora) prozora, ultrazvučnog primopredajnika, kompresora, filtera sušača, GPS uređaja; popravka audio i video uređaja i dr.

- Vrši **generalnu popravku pogonskog agregata** privrednog vozila, koristeći odgovarajući alat, opremu i uredjaje, u skladu sa propisanim procedurama i tehničkom dokumentacijom

Generalna popravka pogonskog agregata: rastavljanje pogonskog agregata, pranje i čišćenje djelova, utvrđivanje kvara, otklanjanje kvara, sastavljanje elemenata i ugradnja pogonskog agregata u privredno vozilo

- Obavještava klijente o izvršenim radovima i troškovima popravke mehatroničkih sistema na privrednim vozilima, u dogовору са надређеним

Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- Mehatronički sistemi na privrednim vozilima (pogonski agregat sa pripadajućim sistemima, sistem za prenos snage, sistem za oslanjanje, sistem za upravljanje, sistem za kočenje, sistem za osvjetljavanje i signalizaciju, sistemi bezbjednosti i komfora)
- Alat, oprema i uređaji za korektivno održavanje mehatroničkih sistema na privrednim vozilima
- Tehnička dokumentacija (dokumentacija proizvođača privrednog vozila, uputstva za dijagnostiku i dr. na maternjem, engleskom ili drugom stranom jeziku)
- Korektivno održavanje mehatroničkih sistema na privrednim vozilima (podešavanje, male i lake popravke, srednje popravke, generalne popravke, zamjene djelova i revitalizacija)
- Poslovna komunikacija

3.3.5. Ključni posao: Ispitivanje funkcionalnosti mehatroničkih sistema na privrednim vozilima

Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Tehničar mehatronike privrednih vozila:

- Podešava mjerne uređaje i opremu koja je potrebna za ispitivanje funkcionalnosti mehatroničkih sistema na privrednim vozilima, nakon otklanjanja kvarova
- Priprema privredna vozila za **ispitivanje funkcionalnosti** mehatroničkih sistema na njima, u cilju provjere konstruktivnih i eksploatacionalih parametara i upoređivanja sa referentnim vrijednostima, nakon otklanjanja kvarova

Ispitivanje funkcionalnosti: stacionarno i eksploraciono ispitivanje

- Provjerava sastav izduvnih gasova i koncentraciju **štetnih produkata sagorijevanja** na privrednim vozilima nakon završene popravke i upoređuje ih sa dozvoljenim vrijednostima, u cilju očuvanja životne sredine i zaštite zdravlja, koristeći odgovarajuću opremu i uređaje

Štetni produkti sagorijevanja: ugljen monoksid, azotni oksidi, nesagorjeli ugljovodonici, jedinjenja olova, jedinjenja sumpora, čestice čađi i metan

- Provjerava **parametre mehaničke transmisije** na privrednim vozilima, u cilju provjere toka snage i obrtnog momenta od pogonskog agregata ka pogonskim točkovima, koristeći odgovarajući alat, opremu i uređaje, u skladu sa propisanim procedurama i tehničkom dokumentacijom

Parametri mehaničke transmisije: snaga, obrtni moment, koeficijent korisnog dejstva, buka, vibracije, temperatura, kvalitet izrade, mehanički gubici, sredstvo za podmazivanje, hlađenje i dr.

- Provjerava **stabilnost privrednih vozila**, u cilju postizanja kontrolisanog oscilovanja, bez klizanja i prevrtanja i upoređuje je sa dozvoljenim vrijednostima, koristeći odgovarajući alat, opremu i uređaje, u skladu sa propisanim procedurama i tehničkom dokumentacijom

Stabilnost privrednih vozila: uzdužna i poprečna stabilnost

- Provjerava **parametre kočionog sistema** na privrednim vozilima, sa aspekta aktivne sigurnosti kretanja, po definisanoj proceduri pomoću uređaja sa valjcima ili pokretnim trakama, koristeći odgovarajući alat, opremu i uređaje, u skladu sa propisanim procedurama i tehničkom dokumentacijom

Parametri kočionog sistema: sila kočenja, usporjenje pri kočenju, put kočenja, put usporavanja, zaustavni put, vrijeme kočenja i vrijeme zaustavljanja

- Provjerava stanje električnih uređaja i instalacija privrednih vozila, koristeći odgovarajući alat, opremu i uređaje, u skladu sa tehničkom dokumentacijom
- Mjeri pritisak i dubinu na gazećem sloju pneumatika privrednih vozila i upoređuje ih sa propisanim vrijednostima, koristeći odgovarajući alat, opremu i uređaje, u skladu sa propisanim procedurama i tehničkom dokumentacijom

Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- Mehatronički sistemi na privrednim vozilima (pogonski agregat sa pripadajućim sistemima, sistem za prenos snage, sistem za oslanjanje, sistem za upravljanje, sistem za kočenje, sistem za osvjetljavanje i signalizaciju, sistemi bezbjednosti i komfora)
- Alat, oprema i uređaji za ispitivanja funkcionalnosti mehatroničkih sistema na privrednim vozilima
- Tehnička dokumentacija (dokumentacija proizvođača privrednog vozila, uputstva za dijagnostiku i dr. na maternjem, engleskom ili drugom stranom jeziku)
- Ispitivanja funkcionalnosti mehatroničkih sistema na privrednim vozilima

3.3.6. Ključni posao: Ugradnja sistema bezbjednosti i komfora na privrednim vozilima

Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Tehničar mehatronike privrednih vozila:

- Provjerava **uslove** za ugradnju dodatnih elektronskih uređaja i sistema na privrednim vozilima

Uslovi: postojeća kablovska instalacija, adekvatna pozicija ugradnje, električni priključak, zahtjevi klijenata, mogućnosti koje dozvoljava proizvođač i dr.

- Montira **dodatne elektronske uređaje** na privrednim vozilima, koristeći odgovarajući **alat**, u skladu sa tehničkom dokumentacijom

Dodatni elektronski uređaji: pomoći senzori za parkiranje, parking kamera i monitor za parking kameru, rotaciona svjetla i dr.

Alat: ručni alat (odvijači, klješta, ključevi i dr.), lemilica, elektromehanički alat (bušilica, brusilica i dr.), specijalni alati i dr.

- Montira **elemente dodatnih elektronskih sistema** na privrednim vozilima, koristeći odgovarajući alat, u skladu sa tehničkom dokumentacijom

Dodatni elektronski sistemi: HiFi/multimedijalni sistemi, alarmni sistemi, sistemi za centralno zaključavanje, sistemi za klimatizaciju, dodatni sistemi za grijanje, navigacioni sistemi za praćenje, sistem za pomoć pri kretanju na uzbrdici i/ili nizbrdici i dr.

Elementi: senzori provale, alarmna sirena, alarmna centrala, zvučnici, GPS uređaj i dr.

- Povezuje dodatne elektronske uređaje i elemente elektronskih sistema na napojne i signalne kablove privrednih vozila, koristeći odgovarajući alat i instrumente, u skladu sa tehničkom dokumentacijom
- Vrši ponovno podešavanje i kalibraciju dodatnih elektronskih uređaja i sistema na privrednim vozilima, prema tehničkoj dokumentaciji i instrukcijama nadređenog
- Ispituje funkcionalnost i ispravnost ugradnje dodatnih elektronskih uređaja i sistema na privrednim vozilima prije puštanja u rad, koristeći odgovarajući alat i uređaje, u skladu sa tehničkom dokumentacijom i instrukcijama nadređenog
- Obavlja završne funkcionalne probe, u cilju pripreme privrednih vozila za predaju klijentima

Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- Dodatni elektronski uređaji i sistemi bezbjednosti i komfora na privrednim vozilima (pomoći senzori za parkiranje, parking kamera i monitor za parking kameru, taksimetar, kuka, rotaciona svjetla, HiFi/multimedijalni sistemi, alarmni sistemi, sistemi za centralno zaključavanje, sistemi za klimatizaciju, dodatni sistemi za grijanje, navigacioni sistemi, sistemi za pomoć pri kretanju na uzbrdici i/ili nizbrdici i dr.)
- Postupak ugradnje dodatnih elektronskih uređaja i sistema na privrednim vozilima
- Alat, oprema i uređaji za ugradnju dodatnih elektronskih uređaja i sistema na privrednim vozilima
- Tehnička dokumentacija (dokumentacija proizvođača privrednog vozila, uputstva za ugradnju dodatnih uređaja i sistema i dr., na maternjem, engleskom ili drugom stranom jeziku)
- Ispitivanja funkcionalnosti i ispravnosti dodatnih elektronskih uređaja i sistema na privrednom vozilu

3.3.7. Ključni posao: Tehnički pregled privrednih vozila

Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Tehničar mehatronike privrednih vozila:

- Podešava mjerne uređaje i opremu koja je potrebna za ispitivanje tehničke ispravnosti privrednih vozila
- Priprema privredna vozila za obavljanje **tehničkog pregleda**, u cilju provjere njihovih konstruktivnih i eksploracionih parametara i upoređivanja sa referentnim vrijednostima

Tehnički pregled: redovni, vanredni i kontrolni

- Identificuje privredna vozila na osnovu kataloških **parametara**

Parametri: registrska oznaka, datum prve registracije, identifikacioni broj šasije, vrsta, marka, tip/model, najveća dozvoljena masa (kg), masa praznog privrednog vozila (kg), nosivost (kg), broj osovina, broj točkova/broj pogonskih točkova, dozvoljena osovinska opterećenja po osovinama, broj motora, radna zapremina motora (cm^3), snaga motora (kW), pogonsko gorivo, odnos snaga/masa privrednog vozila (kW/kg), boja, broj mjesta za sjedenje, broj mjesta za stajanje, godina proizvodnje, oznake pneumatika, dimenzije, pređeni put (km) i najveća konstruktivna brzina

- Provjerava **elemente i parametre sistema za upravljanje** na privrednim vozilima, koristeći odgovarajuću opremu i uređaje

Elementi i parametri sistema za upravljanje: točak upravljača, osovina upravljača, okretni vijenac upravljačke osovine, slobodan hod točka upravljača i usmjerenošć upravljačkih točkova

- Provjerava **stanje i parametre sistema za kočenje** na privrednim vozilima, koristeći odgovarajuću opremu i uređaje

Stanje i parametri sistema za kočenje: mehaničko stanje i funkcija radne kočnice, koeficijent kočenja radne kočnice, mehaničko stanje i funkcija i koeficijent kočenja parkirne kočnice

- Provjerava stanje **sistema za osvjetljavanje** na privrednim vozilima, koristeći odgovarajuću opremu i uređaje

Sistem za osvjetljavanje: duga svjetla, oborena (kratka) svjetla, prednja i zadnja poziciona svjetla, parkirna svjetla, bočna i gabaritna svjetla, stop svjetla, pokazivači pravca, prednja i zadnja svjetla za maglu, svjetlo zadnje registarske tablice, katadiopteri, reflektujuće trake za označavanje konture privrednog vozila i dr.

- Provjerava kvalitet izduvnih gasova privrednih vozila, koristeći odgovarajuću opremu i uređaje

- Provjerava stanje vidljivosti, koristeći odgovarajuću opremu i uređaje

- Provjerava ostale **elemente i sisteme od posebnog značaja** za bezbjednost saobraćaja na privrednim vozilima, koristeći odgovarajuću opremu i uređaje

Elementi i sistemi od posebnog značaja: šasija ili okvir, sirena, kabina, osovine, točkovi i pneumatiči, vješanje, sigurnosni pojasevi/kopče i uređaji koji sprječavaju neovlašćenu upotrebu vozila

- Sastavlja zapisnik o tehničkoj ispravnosti privrednih vozila, na osnovu izvršenog tehničkog pregleda

Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- Pravilnik o tehničkom pregledu privrednih vozila
- Tehnička dokumentacija (dokumentacija proizvođača privrednog vozila, uputstva za dijagnostiku i dr. na maternjem, engleskom ili drugom stranom jeziku)
- Postupci kontrole stanja sistema privrednih vozila
- Oprema i uređaji za obavljanje tehničkog pregleda privrednih vozila

3.4. GRUPA POSLOVA: KOMERCIJALNI POSLOVI

3.4.1. Ključni posao: Procjena troškova realizacije radnog zadatka

Aktivnosti za realizaciju ključnog posla
<p>Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Tehničar mehatronike privrednih vozila:</p> <ul style="list-style-type: none">- Izrađuje specifikaciju materijala, alata, opreme i uređaja, potrebnih za realizaciju radnog zadatka- Vrši procjenu troškova nabavke i transporta materijala, alata, opreme i uređaja, na osnovu specifikacije- Izrađuje specifikaciju zaštitnih sredstava i opreme, potrebnih za realizaciju radnog zadatka- Vrši procjenu troškova nabavke i transporta zaštitnih sredstava i opreme, na osnovu specifikacije- Vrši obračun pruženih usluga prema utvrđenom cjenovniku ili ugovorenoj ponudi- Evidentira ostale troškove, propisane zakonskom regulativom
<p>Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla</p> <ul style="list-style-type: none">- Izrada specifikacije i procjena troškova nabavke i transporta materijala, alata, opreme i uređaja- Izrada specifikacije i procjena troškova nabavke zaštitnih sredstava i opreme- Obračun pruženih usluga

3.4.2. Ključni posao: Nabavka materijala, alata, opreme i uređaja potrebnih za realizaciju radnog zadatka

Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Tehničar mehatronike privrednih vozila:

- Piše zahtjev za nabavku materijala, alata, opreme i uređaja na osnovu specifikacije i podnosi nadređenom na odobrenje
- Piše zahtjev za nabavku zaštitnih sredstava i opreme na osnovu specifikacije i podnosi nadređenom na odobrenje
- Prikuplja ponude za nabavku materijala, alata, opreme, uređaja i zaštitnih sredstava
- Prima i skladišti materijal, alat, opremu, uređaje i zaštitna sredstva
- Unosi podatke o pristiglom materijalu, alatu, opremi, uređajima i zaštitnim sredstvima u bazu podataka
- Sastavlja reklamacione zapisnike u slučaju da pristigli materijal, alat, oprema, uređaji i zaštitna sredstva ne odgovaraju poručenim

Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- Način prijema i skladištenja materijala, alata, opreme, uređaja i zaštitnih sredstava

3.5. GRUPA POSLOVA: ADMINISTRATIVNI POSLOVI

3.5.1. Ključni posao: Izrada radne dokumentacije

Aktivnosti za realizaciju ključnog posla
<p>Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Tehničar mehatronike privrednih vozila:</p> <ul style="list-style-type: none">- Popunjava radni nalog, u skladu sa radnim zadatkom- Vodi evidenciju o izvršenim poslovima i realizovanim radnim nalozima u dnevniku rada, ručno i/ili elektronski- Vodi evidenciju o utrošku materijala, alata, opreme, uređaja i zaštitnih sredstava u toku procesa rada, ručno i/ili elektronski- Vodi evidenciju o prijemu materijala, alata, opreme, uređaja i zaštitnih sredstava u toku procesa rada, ručno i/ili elektronski- Sastavlja izvještaj o realizovanom radnom zadatku- Učestvuje u izradi periodičnih izvještaja o realizovanim aktivnostima
<p>Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla</p> <ul style="list-style-type: none">- Način popunjavanja radnog naloga- Vođenje evidencije o izvršenim poslovima i realizovanim radnim nalozima- Vođenje evidencije o potrošnji materijala, alata, opreme, uređaja i zaštitnih sredstava u toku realizacije radnog zadatka- Vođenje evidencije o prijemu materijala, alata, opreme, uređaja i zaštitnih sredstava u toku procesa rada, ručno i/ili elektronski- Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija- Poslovna komunikacija

3.6. GRUPA POSLOVA: POSLOVI RUKOVOĐENJA

3.6.1. Ključni posao: Rukovođenje radom izvršilaca radnog zadatka

Aktivnosti za realizaciju ključnog posla
<p>Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Tehničar mehatronike privrednih vozila:</p> <ul style="list-style-type: none">- Izdaje naloge za rad izvršiocima radnog zadatka- Koordinira radom saradnika tokom realizacije radnog zadatka- Prikuplja od izvršilaca informaciju o realizaciji pojedinačnih radnih zadataka, u skladu sa radnim nalogom
Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla
<ul style="list-style-type: none">- Osnove organizacije rada- Poslovna komunikacija- Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija

3.7. GRUPA POSLOVA: NADZOR RADA

3.7.1. Ključni posao: Vršenje nadzora nad poslovima izvršilaca radnog zadatka

Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Tehničar mehatronike privrednih vozila:

- Pojašnjava izvršiocima tehničku dokumentaciju koja se koristi u realizaciji radnog zadatka
- Vrši nadzor nad poslovima izvršilaca u toku realizacije radnog zadatka
- Vrši nadzor nad sprovоđenjem mјera za zaštitu na radu, zaštitu okoline i očuvanje zdravlja u toku realizacije radnog zadatka

Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- Osnove organizacije rada
- Tehnička dokumentacija (dokumentacija proizvođača privrednog vozila, uputstva za dijagnostiku i dr. na maternjem, engleskom ili drugom stranom jeziku)
- Sigurnosne procedure prilikom izvođenja radova
- Poslovna komunikacija

3.8. GRUPA POSLOVA: OBEZBJEĐIVANJE KVALITETA

3.8.1. Ključni posao: Sprovodenje postupaka za kontrolu kvaliteta rada, u skladu sa normativima i drugim propisima

Aktivnosti za realizaciju ključnog posla
<p>Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Tehničar mehatronike privrednih vozila:</p> <ul style="list-style-type: none">- Primjenjuje tehničku regulativu i standarde kvaliteta pri realizaciji radnog zadatka- Koristi materijal, alat, opremu i uređaje, u skladu sa uputstvima proizvođača- Obavlja faznu kontrolu dinamike i kvaliteta realizacije radnog zadatka- Obavlja završnu kontrolu realizacije radnog zadatka
Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla
<ul style="list-style-type: none">- Tehnička dokumentacija (dokumentacija proizvođača privrednog vozila, uputstva za dijagnostiku i dr. na maternjem, engleskom ili drugom stranom jeziku)- Tehnička regulativa iz oblasti automobilske industrije (standardi, tehnički propisi, preporuke i uputstva)- Standardi kvaliteta- Karakteristike materijala, alata, opreme i uređaja- Način rukovanja alatom, opremom i uređajima

3.9. GRUPA POSLOVA: ODRŽAVANJE I POPRAVKE

3.9.1. Ključni posao: Održavanje alata, opreme i uređaja za rad

Aktivnosti za realizaciju ključnog posla
<p>Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Tehničar mehatronike privrednih vozila:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pravilno odlaže alat, opremu i uređaje nakon upotrebe, vodeći računa o uslovima skladištenja Uslovi skladištenja: temperatura, vlaga, prašina, svjetlost i dr.- Vrši redovno održavanje alata, opreme i uređaja, u skladu sa standardnim procedurama i/ili uputstvom proizvođača Redovno održavanje: čišćenje, podmazivanje, zamjena potrošnih djelova i dr.- Prijavljuje kvarove i/ili oštećenja alata, opreme i uređaja nadređenom ili odgovarajućem servisu- Vrši pripremu i slanje alata, opreme i uređaja na servisiranje i/ili kalibraciju, u skladu sa uputstvima proizvođača
Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla
<ul style="list-style-type: none">- Alat, oprema i uređaji za rad (karakteristike, upotreba, način održavanja i odlaganja)- Način i uslovi skladištenja alata, opreme i uređaja- Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija- Poslovna komunikacija

3.10. GRUPA POSLOVA: KOMUNIKACIJA

3.10.1. Ključni posao: Obavljanje komunikacije sa nadređenima i saradnicima

Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Tehničar mehatronike privrednih vozila:

- Obavlja komunikaciju sa nadređenim, u cilju dobijanja neophodnih informacija za realizaciju radnog zadatka
- Daje uputstva saradnicima za realizaciju radnog zadatka koristeći jasnu, stručnu terminologiju
- Izvještava nadređenog o završenom poslu koristeći jasnu, stručnu terminologiju
- Obavlja komunikaciju sa saradnicima poštujući principe timskog rada
- Obavlja komunikaciju sa nadređenima i saradnicima telefonom, u pisanoj formi, elektronskom poštrom ili lično, koristeći pravila poslovne komunikacije

Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- Poslovna komunikacija
- Upotreba stručne terminologije
- Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija

3.10.2. Ključni posao: Obavljanje komunikacije sa klijentima

Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Tehničar mehatronike privrednih vozila:

- Uspostavlja inicijalnu komunikaciju sa klijentima, u cilju dobijanja neophodnih informacija za realizaciju radnog zadatka
- Obavlja komunikaciju sa klijentima o stanju privrednih vozila, prije i nakon obavljenog radnog zadatka
- Po potrebi obavještava klijente o neophodnim poslovima održavanja i vremenu potrebnom za njihovo izvođenje
- Obavlja komunikaciju sa klijentima telefonom, elektronskom poštom ili lično, koristeći pravila poslovne komunikacije

Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- Poslovna komunikacija
- Upotreba stručne terminologije
- Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija

3.11. GRUPA POSLOVA: OČUVANJE ZDRAVLJA I OKOLINE

3.11.1. Ključni posao: Sprovođenje postupaka i mjera za zaštitu na radu

Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Tehničar mehatronike privrednih vozila:

- Provjerava ispravnost zaštitnih sredstava i opreme, prema utvrđenoj proceduri i uputstvima proizvođača
- Koristi zaštitna sredstva i opremu pri radu, u skladu sa standardima i uputstvima proizvođača
- Izvodi radove, u skladu sa propisima, tako da ne ugrožava sebe i saradnike
- Sprovodi sigurnosne procedure na prostoru na kojem se izvode radovi

Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- Elementi zaštite na radu
- Zaštitna sredstva i oprema
- Sigurnosne procedure prilikom izvođenja radova
- Opasnosti uslijed nepravilnog korišćenja zaštitnih sredstava prilikom izvođenja radova

3.11.2. Ključni posao: Sprovodenje postupaka i mjera za zaštitu okoline

Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Tehničar mehatronike privrednih vozila:

- Izvodi radove efikasno, bez nepotrebnog utroška materijala i ugrožavanja okoline
- Sortira različite vrste otpadnog materijala na odgovarajući način, u skladu sa propisima o zaštiti životne sredine i uputstvima proizvođača djelova i opreme
- Odlaže i upravlja otpadom, u skladu sa propisima o zaštiti životne sredine i uputstvima proizvođača djelova i opreme
- Obezbeđuje da radno mjesto bude čisto i uredno do finalizacije i primopredaje izvedenih radova

Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- Značaj zaštite životne sredine
- Ekološki standardi za odlaganje otpadnog materijala
- Procedure reciklažnog postupka i iskorišćenja hemijskog, metalnog, plastičnog, električnog i elektronskog otpadnog materijala

3.11.3. Ključni posao: Sprovodenje postupaka i mjera za očuvanje zdravlja

Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Tehničar mehatronike privrednih vozila:

- Sprovodi preventivne mjere za očuvanje sopstvenog zdravlja i zdravlja svojih saradnika
- Pruža prvu pomoć saradnicima u slučaju povrede na radu, u skladu sa propisanom procedurom
- Pruža prvu pomoć saradnicima u slučaju električnog udara, u skladu sa propisanom procedurom
- Učestvuje u evakuaciji i spašavanju saradnika u slučaju opšte opasnosti, u skladu sa propisanom procedurom
- Vrši kontrolu popunjenoštvi kompletata prve pomoći, u skladu sa zakonskom regulativom

Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- Osnove pružanja prve pomoći
- Procedure prilikom pružanja prve pomoći u slučaju električnog udara
- Procedure za postupanje u slučaju opšte opasnosti

4. OSTALE INFORMACIJE O ZANIMANJU

Sektor i podsektor prema NOK-u	Sektor: Inženjerstvo, proizvodne tehnologije (mašinstvo i obrada metala, elektrotehnika i automatizacija i dr.) Podsektor: Mehatronika
Šifra i naziv zanimanja ili grupe zanimanja prema SKZ/ ISCO-u	7231- Mehaničari i serviseri motornih vozila
Tipično radno okruženje i uslovi rada	Tehničar mehatronike privrednih vozila radi u autoservisima. Posao obavlja u zatvorenim, poluotvorenim i otvorenim prostorima, pretežno u stojecem i povijenom položaju. Može da radi samostalno ili pod nadzorom nadređenog. Radi u prostorima u kojima može biti izduvnih gasova, prašine, isparavanja ulja, buke i vibracija sa rizikom narušavanja zdravlja.
Srodna zanimanja	Tehničar mehatronike putničkih automobila, Mehaničar motornih vozila, Električar motornih vozila
Ostale informacije	

5. REFERENTNI PODACI

Naziv dokumenta: Standard zanimanja Tehničar/ Tehničarka mehatronike privrednih vozila

Kod dokumenta: SZ-050341-TMPV

Datum usvajanja dokumenta: 11. februar 2020. godine

Sjednica nadležnog Savjeta na kojoj je dokument usvojen: II sjednica Savjeta za kvalifikacije

Radna grupa za izradu dokumenta:

1. Nenad Pavlović, diplomirani mašinski inženjer, rukovodilac autoservisa, Ljetopis Automotive d.o.o.
2. Marko Vasiljević, automehaničar i autoelektričar, rukovodilac autoservisa, Auto kuća Srđo d.o.o.
3. Milutin Ražnatović, mašinski inženjer, rukovodilac autoservisa, Fiat Iveco d.o.o.
4. Dragan Rabrenović, diplomirani inženjer elektrotehnike, tehnički rukovodilac autoservisa, Rokšped Auto Centar d.o.o.
5. Mišel Bulatović, tehničar drumskog saobraćaja i menadžment, rukovodilac autoservisa, Efel Travel d.o.o.
6. Mr Dragoljub Draganić, magistar tehničkih nauka, nastavnik, JU Prva srednja škola Nikšić
7. Dušan Dubljević, diplomirani inženjer elektrotehnike, JU Srednja stručna škola Nikšić
8. Alen Šabanović, diplomirani inženjer elektrotehnike, nastavnik, JU Srednja elektro - ekonomска škola Bijelo Polje

Koordinatori:

Sandra Brkanović, diplomirani inženjer elektrotehnike, rukovodilac Odjeljenja za istraživanje i razvoj kvalifikacija, JU Centar za stručno obrazovanje

Alen Šabanović, diplomirani inženjer elektrotehnike, nastavnik, JU Srednja elektro - ekonomска škola Bijelo Polje

Ostale informacije:

Lektura: Magdalena Jovanović, samostalni savjetnik I za odnose sa javnošću, organizaciju događaja i lektorisanje, JU Centar za stručno obrazovanje

Dizajn i tehnička obrada: Danilo Gogić, savjetnik I – administrator, JU Centar za stručno obrazovanje

Dokument je rađen u okviru IPA Projekta „Razvoj kvalifikacija stručnog obrazovanja u skladu sa potrebama tržišta rada“